



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	20 - XII 20 16 GOD.	
KLASIFIKACIONI BROJ:	26 - 8/16 - 2	
VEZA:		
EPA:	58 XXVI	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Crna Gora

VLADA CRNE GORE

Broj: 08-1638

Podgorica, 28. jun 2016. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 17. juna 2016. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPOMEN-OBILJEŽJIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **PAVLE GORANOVIĆ**, ministar kulture i **ALEKSANDAR DAJKOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
Цетинье

Примљено:	09.08.2016.god.		
Орг. јед.	Број	Прилог	Воиједност
01	9687/2		

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O SPOMEN – OBILJEŽJIMA

Član 1

U Zakonu o spomen – obilježjima („Službeni list CG“, broj 40/08) u članu 7 riječi: „spomenika kulture“ zamjenjuju se riječima: „kulturno dobro“.

Član 2

U članu 12 stav 2 riječi: „odgovarajući akt“ zamjenjuju se riječju „rješenje“.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Ako nadležni organ u roku iz stava 2 ovog člana ne donese rješenje, smatra se da postoji saglasnost na predlog Programa.“

Član 3

U članu 17 riječi: „odgovarajući akt“ zamjenjuju se riječju „rješenje“.

Član 4

Naziv poglavlja: „IV. INSPEKCIJSKI NADZOR“ i član 42 mijenjaju se i glase:

„ IV. NADZOR

Član 42

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši nadležni organ.

Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora, preko inspekcije za zaštitu kulturnih dobara i kulturne baštine, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.“

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14 i 20/15).

OBRAZLOŽENJE

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je odredba člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list CG“, br. 1/07 i 38/13), kojom je određeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. Razlozi za donošenje zakona

Zakon o izmjenama Zakona o spomen – obilježjima predlaže se zbog usaglašavanja sa Zakonom o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14 i 20/15), Zakonom o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“, br. 49/10 i 40/11) i Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni list CG“, br.

Zakon o spomen – obilježjima („Službeni list CG“, broj 40/08), sadrži odredbe kojima su na drugačiji način uređena pitanja iz oblasti upravnog postupanja u odnosu na Zakon o upravnom postupku. S toga, neophodno je izvršiti izmjene Zakona o spomen – obilježjima, i uskladiti rješenja koja se odnose na postupanje u upravnim stvarima sa Zakonom o upravnom postupku, do početka primjene ovog zakona.

Zakon o spomen - obilježjima („Službeni list CG“, broj 40/08), sadrži termin koji nije prepoznat u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, jer se spomenik kulture od donošenja Zakona o zaštiti kulturnih dobara propisuje kao kulturno dobro, te je neophodno izvršiti izmjene.

Zakon o o spomen - obilježjima („Službeni list CG“, broj 40/08), sadrži odredbu kojom je na drugačiji način riješeno pitanje inspekcijskog nadzora. Do 31.12.2014. godine, Ministarstvo kulture je vršilo inspekcijski nadzor, preko inspektora, dok je donošenjem Zakona o dopunama zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni list CG“, br. 18/14), inspekcijski nadzor u oblasti zaštite kulturnih dobara i kulturne baštine, vrši organ državne uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora, preko inspektora za zaštitu kulturnih dobara i kulturne baštine, te je neophodno izvršiti izmjene.

III. Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske unije i potvrđenim međunarodnim ugovorima

Problematika spomen-obilježja nije predmet regulative evropskog zakonodavstva, potvrđenih međunarodnih konvencija i međunarodnih ugovora, te ne postoji potreba usaglašavanja zakona o izmjenama Zakona o spomen-obilježjima sa odgovarajućim međunarodnim propisima.

IV. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

Članom 1 Prijedloga zakona vrši se izmjena člana 7 Zakona u cilju usaglašavanja terminologije sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

Čl. 2 i 3 Prijedloga zakona, predlaže se izmjena člana 12 st. 2 i 4 i člana 17 Zakona, na način što se riječ „odgovarajući akt“ zamjenjuje riječju „rješenje“, iz razloga što se prema Zakonu o upravnom postupku o upravnoj stvari odlučuje rješenjem.

Članom Prijedloga zakona predlaže se izmjena člana 42 Zakona kojim je propisan nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u cilju usaglašavanja sa Zakonom o državnoj upravi i Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Članom 7 Prijedloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona, a njegova primjena je odložena do početka primjene Zakona o upravnom postupku.

V. Procjena finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva u budžetu Crne Gore.

**ODREDBE ZAKONA O SPOMEN – OBILJEŽJIMA („Službeni list CG“,
br. 40/08 i 40/11) KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJAVAJU**

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 7

Ovaj zakon ne odnosi se na spomen – obilježja koja, u skladu sa zakonom, imaju status spomenika kulture.

II PODIZANJE SPOMEN – OBILJEŽJA

Član 12

Nadležni organ dužan je da razmotri predlog Programa i da donese odgovarajući akt u roku od 60 dana od dana dostavljanja predloga Programa.

Ako nadležni organ u roku iz stava 1 ovog člana ne dovede akt o Predlogu programa smatra se da postoji saglasnost na Predlog programa.

Član 17

Nadležni organ dužan je da razmotri predlog odluke o podizanju spomen – obilježja i da donese odgovarajući akt u roku od 30 dana od dana dostavljenja.

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 42

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši nadležni organ.



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-1/46/2

Podgorica, 25. IV 2016.

MINISTARSTVO KULTURE

Dopisom broj 01-1668 od 25. aprila 2016. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spomen - obilježjima** pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

DRŽAVNI SEKRETAR ZA
EVROPSKE INTEGRACIJE
ambasador Aleksandar Andrija Pejović



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MK-IU/PZ/16/02
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spomen - obilježjima	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on memorials	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo kulture	
- Sektor/odsjek	Direktorat za kulturnu - baštinu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Aleksandar Dajković, 041 232 540 aleksandar.dajkovic@mku.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Sanela Spahić, 069 144 588 sanela.spahic@mku.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo kulture	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu, koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2016-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spomen – obilježjima nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se prijedlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se prijedlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojom bi se prijedlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti		
/		

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenostkonstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrtu/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spomen – obilježjima nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrtu/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spomen – obilježjima nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum: 21.04.2016g	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo kulture

Naziv propisa	Zakon o izmjenama Zakona o spomen - obilježjima	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	x- obrazovanje, nauka, kultura i sport	3. kultura
Klasifikacija propisa po pregovaračkim poglavljima i podpoglavljima prava Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	26- kultura i obrazovanje	26.20 kultura
Ključni termini - eurovok deskriptori		

Potpis

M.P. _____